

Crna Gora
Pisarnica JU Dom starih "Podgorica"

Primljeno: 03. 11. 2025.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-426-6224/25				

D.O.O. »veletex«
 Broj 301
 Podgorica 07. 11. 2025. god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca JU Dom starih "Podgorica", sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Veljka Vlahovića bb, PIB: 03327981, Broj računa: 520-17456-87, naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa direktorica Jelena Šofranac, (u daljem tekstu: Naručilac)

i
"VELETEx" D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, Cijevna bb, PIB: 02395673, Broj računa: 510-215-74, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa izvršni direktor Miloš Golubović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka prehrambenih proizvoda po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 04-426-4929/25-3 od 03.09.2025. godine, šifra postupka 97674;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude 04-426-4929/25-5 od 17.10.2025. godine;

Ponuda dobavljača "VELETEx" D.O.O., šifra ponude 139709 od 16.9.2025. godine.

Vrijednost ugovora

Član 2

Ukupna cijena za robe navedene u članu 1 ovog ugovora može iznositi najviše 59.504,13 eura bez uračunatog pdv-a, odnosno 72.000,00 eura sa uračunatim pdv-om. Pdv može iznositi najviše 12.495,87 eura.

Jedinične cijene prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača koja je sastavni dio ugovora su fiksne i nepromjenljive.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku robe FCO NARUČILAC, što obuhvata sve zavisne troškove i prateće troškove dostave robe na lokaciji NARUČIOCA, po nalogu NARUČIOCA u roku navedenom u ponudi, na osnovu pismene narudžbe NARUČIOCA.

Prava i obaveze dobavljača

Član 3

Dobavljač se obavezuje da isporuku predmetne robe izvrši shodno dostavljenim cijenama, po potrebi i zahtjevu Naručioca, sukcesivno, tako da svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 1 dan od momenta podnošenja pisanog naloga naručioca.

Isporuka robe koja je predmet ovog ugovora mora biti vršena na način koji u potpunosti odgovara HACCP sistemu, da se vrši odgovarajućim/propisno opremljenim vozilom dobavljača koje ispunjava sve standarde u skladu sa HACCP-om.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 4

Dobavljač se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga raskida ovog ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od važenja ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

Ugovorna kazna

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 2‰ za svaki dan prekoračenja roka za svaku pojedinačnu isporuku (1 dan od dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca), a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Prava i obaveze naručioca

Član 6

Naručilac će platiti robu u roku od u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je virmanski, na žiro-račun Dobavljača broj 510-215-74 kod CKB banke. NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora

Član 7

Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Dobavljača koju treba da izvrši službenik Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka da isporučena roba ne odgovara artiklima iz ponude Dobavljača, Dobavljač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

Rok izvršenja ugovora

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da će ugovorni odnos trajati 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti, zavisno od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istog.

Izmjena ugovora

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:
1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tender-skom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante,

sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona.

Raskid ugovora

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od tražene, odnosno ponuđene iz ponude DOBAVLJAČA, ukoliko dobavljač bez odlaganja u roku od 24 h, o svom trošku, ne izvrši zamjenu robe i nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka ne preda robu na lokaciju naručioca.

Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC ima parvo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 11

Odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora o javnoj nabavci na strani Naručioca je Svetlana Radović.

Antikorupcijska klauzula

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama ZJN („Službeni list CG” broj 47/19, 03/23 i 11/23) je ništav.

Ugovorni sporovi

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumom ili arbitražom.

Član 14

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 15

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno ili arbitražom, za rješavanje spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

Primjerci ugovora

Član 16

Dobavljač je dužan da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja ugovora. Ovaj ugovor je pravno valjan i potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i sačinjen u 4 (četiri) primjeraka istovjetnog teksta, po 2 (dva) za naručioca i dobavljača.


NARUČILAC

JU Dom starih "Podgorica"

A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "JU Dom starih 'Podgorica'" and "Crna Gora" around the perimeter.

DOBAVLJAČ

"Veletex" d.o.o.

A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "Društvo sa ograničenom odgovornošću 'Veletex' Podgorica" and "veletex" around the perimeter. To the right of the stamp is another blue ink signature.